

Informacija o unapređenju institucionalnog okvira za održivi razvoj

1. ISTORIJAT NACIONALNOG SAVJETA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Nacionalni savjet za održivi razvoj (NSzOR), osnovan je 2002. godine uoči Svjetskog Samita o održivom razvoju u Johanesburgu kao **savjetodavno tijelo Vlade Crne Gore** u pogledu sprovođenja politike održivog razvoja.

Nacionalnim savjetom je predsjedavao Predsjednik Vlade Crne Gore, a činili su ga predstavnici svih zainteresovanih strana (relevantnih ministarstava, stručnih institucija, akadamske i biznis zajednice, sindikalne i nevladine organizacije, nezavisne ekspertize). Cilj uspostavljanja Nacionalnog savjeta je bio da se obezbijede **stručne smjernice za izradu i sprovođenje javnih politika i razvojnih projekata zasnovanih na principima održivog razvoja**, a u kontekstu sprovođenja ideje ekološke države u praksi.

U 2005. godini, u okviru Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, osnovana je Kancelarija za održivi razvoj, kao **Sekretariat Nacionalnog savjeta za održivi razvoj**, koja je od 2011. godine integrisana u tada novoformljeno Ministarstvo održivog razvoja i turizma (sadašnje Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma) kao Odjeljenje za podršku radu Nacionalnom savjetu.

Nacionalni savjet je u okviru stručnih radnih grupa, a potom i na plenarnim sjednicama, razmatrao važne strateške, planske i implementacione akte, kao i rezultate relevantnih projekata, a Sekretariat Nacionalnog savjeta je nakon održanih sjednica dostavljao Vladi na razmatranje i usvajanje informacije sa zaključcima. Nakon usvajanja informacije od strane Vlade, zaključci su upućivani relevantnim resorima, a Sekretariat Nacionalnog savjeta je pratio njihovu realizaciju i izvještavao o tome Nacionalni savjet.

Savjet je u periodu između 2006. do 2015. godine prošao nekoliko reformi od kojih se izdvaja reforma iz 2008. godine kada je, između ostaloga, smanjen broj članova Nacionalnog savjeta i omogućeno formiranje stručnih radnih grupa, **dok je reformom iz 2013. godine donijeta odluka da Nacionalnim savjetom predsjedava Predsjednik Crne Gore, čime je usložnjen rad Nacionalnog savjeta**. Naime, iako je ideja bila davanje na važnosti ovom tijelu, došlo je do usporavanja izvođenja procedura, imajući u vidu da funkcija Predsjednika po Ustavu ne nalaže da ima detaljan uvid u rad izvršne vlasti, kao što to ima Predsjednik Vlade, a samim tim ni kontrolu nad sprovođenjem zaključaka i preporuka.

2. SASTAV I MANDAT NACIONALNOG SAVJETA ZA ODRŽIVI RAZVOJ SHODNO ODLUCI O OBRAZOVANJU OD 2013-2015. GODINE

U skladu s Odlukom o obrazovanju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem („Sl. list CG“ br. 49/13, 39/15 i 66/15) Nacionalni savjet čine Predsjednik i 26 članova.

Predsjednik Nacionalnog savjeta je Predsjednik Crne Gore. Članove Nacionalnog savjeta imenuje Vlada. Članovi Nacionalnog savjeta su:

- 1) ministar održivog razvoja i turizma;
- 2) ministar ekonomije;
- 3) ministar rada i socijalnog staranja;
- 4) ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja;
- 5) ministar saobraćaja i pomorstva;
- 6) ministar kulture;
- 7) dva predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma;
- 8) jedan predstavnik Ministarstva finansija;
- 9) direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seismologiju;
- 10) direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom;
- 11) tri predsjednika jedinica lokalne samouprave;
- 12) tri predstavnika registrovanog udruženja poslodavaca u Crnoj Gori;
- 13) jedan predstavnik sindikalnih organizacija;
- 13a) jedan predstavnik licenciranih univerziteta u Crnoj Gori;
- 14) jedan predstavnik stranih investitora u obalnom području;
- 15) jedan predstavnik bankarskog sektora;
- 16) dva predstavnika nevladinih organizacija (za održivi razvoj, integralno upravljanje obalnim područjem i za klimatske promjene);
- 17) tri nezavisna eksperta (za održivi razvoj, integralno upravljanje obalnim područjem i za klimatske promjene).

Zadaci Nacionalnog savjeta su:

1. davanje preporuka i mišljenja Vladi u sprovođenju politike održivog razvoja, klimatskih promjena i integralnog upravljanja obalnim područjem;
2. usklađivanje sektorskih politika sa principima, ciljevima i mjerama politike održivog razvoja, klimatskih promjena i integralnog upravljanja obalnim područjem u cilju prevazilaženja problema neusklađenog sektorskog planiranja;
- 3.iniciranje izmjena i dopuna postojećih propisa i donošenja novih propisa od značaja za usklađivanje društveno-ekonomskog razvoja i očuvanje prirodnih resursa sa politikama održivog razvoja, integralnog upravljanja obalnim područjem i potrebama adaptacije i mitigacije na klimatske promjene, uzimajući u obzir relevantne standarde i zahtjeve Evropske unije i Ujedinjenih nacija;
4. davanje konkretnih smjernica od značaja za usklađivanje razvoja Crne Gore sa principima, ciljevima i mjerama koje su utvrđene Nacionalnom strategijom održivog razvoja, Nacionalnom strategijom integralnog upravljanja obalnim područjem i strateškim dokumentima u oblasti klimatskih promjena, naročito smjernica koje se odnose na:
 - iniciranje međusobnog usklađivanja ekonomskih aktivnosti na nivou djelovanja pojedinih resora u skladu sa kriterijumima održivosti;

- iniciranje usklađivanja razvoja ključnih sektora ekonomskog razvoja i planiranja namjene prostora, odnosno realizacije razvojnih planova i programa u skladu sa ciljevima održivog razvoja, prihvatnim kapacitetom i ranjivošću sredine;
- razmatranja izvještaja o sprovođenju Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore, Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore i strateških dokumenata u oblasti klimatskih promjena i davanje preporuka za unapređenje njihovog sprovođenja u skladu sa utvrđenim napretkom, uključujući procese revizije ovih strateških dokumenata;
- donošenje godišnjeg programa rada koji sadrži predlog prioritetnih akcija u okviru sprovođenja Nacionalne strategije održivog razvoja, Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem i strateških dokumenata u oblasti klimatskih promjena.

U skladu sa članom 4 i 12 Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta, nekadašnje Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje obalnim područjem, kasnije Direkcija za mediteranske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, a **sada Odjeljenje za održivi razvoj** u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma obavlja ulogu **Sekretarijata Nacionalnog savjeta**.

U okviru postojećeg institucionalnog okvira Nacionalnog savjeta funkcionišu i **četiri radne grupe** za: 1) sprovođenje Nacionalne strategije održivog razvoja, 2) održivo upravljanje resursima, 3) mitigaciju i adaptaciju na klimatske promjene i 4) integralno upravljanje obalnim područjem, kao stručna radna tijela Nacionalnog savjeta. Čine ih predstavnici organa državne uprave, lokalne samouprave i nezavisni eksperți. Ključni zadaci radnih grupa su da daju mišljenja i preporuke s aspekta unapređenja materijala koji se dostavljaju Nacionalnom savjetu.

Shodno članu 5 Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta članovi/ice imenuju se na period od tri godine sa izuzetkom predstavnika/ica: lokalne samouprave, sindikalnih organizacija, univerziteta, stranih investitora i bankarskog sektora, koji se imenuju na godišnjem nivou na rotirajućoj osnovi. Shodno Rješenju o imenovanju Nacionalnog savjeta (br. 08-522/3 od 10. marta 2016. godine), mandat ovog saziva Nacionalnog savjeta je istekao. Dodatno, neophodno je uzeti u obzir i novu Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“ br. 118/20 i 121/20) kao i obaveze koje Crna Gora ima u međunarodnom i nacionalnom kontekstu.

3. UNAPREĐENJE INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Kako bi se omogućilo adekvatno sprovođenje politike održivog razvoja neophodno je unaprijediti **sistem upravljanja za održivi razvoj, prvenstveno kroz reformu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem, kao i jačanjem kapaciteta jedinice za sprovodenje politike održivog razvoja odnosno Sekretarijata Nacionalnog savjeta**.

Imajući u vidu prethodnu praksu funkcionisanja Kancelarije za održivi razvoj pri Generalnom sekretarijatu Vlade (2005-2011. godina), a posebno potencijal Nacionalnog savjeta da predstavlja svojevrsni kontrolni mehanizam za sprovođenje javnih politika i razvojnih projekata u skladu sa principima održivog razvoja, neophodno je reformisati postojeći institucionalni okvir za održivi razvoj. Pozicioniranjem Sekretarijata Savjeta (sadašnjeg Odjeljenja za održivi razvoj u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma) u

okviru Kabineta Predsjednika Vlade (ili Generalnom sekretarijatu Vlade) i imenovanjem Predsjednika Vlade za predsjednika Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, obezbijedilo bi se horizontalno pozicioniranje Nacionalnog savjeta u odnosu na resore zadužene za sprovođenje sektorskih politika i obezbijedila snažna politička podrška neophodna za sprovođenje sistemskih promjena u skladu sa ustavnim opredjeljenjem Crne Gore ekološke države.

U skladu sa praksom država članica Evropske unije reforma Nacionalnog savijeta bi trebala dodatno da uključi i sljedeće:

- unapređenje radnih procesa i jasnije definisanje uloga, prava i obaveza zainteresovanih strana i samog Nacionalnog savjeta, kako bi se unaprijedila koordinacija u kontekstu održivog razvoja. S tim u vezi potrebno je razmotriti i dopuniti zadatke Nacionalnog savjeta, posebno uzimajući u obzir različite zadatke koje drugi aktivni savjeti u Evropi obavljaju. Od posebne važnosti je uključivanje zadataka koji jačaju koherenciju politika i integrišu održivi razvoj u sektorske politike i ističu odgovornost sektora u sprovođenju politike održivog razvoja. Na ovaj način se postiže bolja međusektorska koordinacija, a fokus se stavlja na ispunjavanje strateških ciljeva sektorskih politika;
- preispitivanje i uključivanje svih zainteresovanih strana (npr. iz politike, poslovnog sektora, nevladinih organizacija, naučnih i istraživačkih institucija, lokalnog i nacionalnog nivoa, mlađih ljudi, međunarodnih organizacija itd.) kako bi se na njihovom znanju, sugestijama, idejama i sl. izgradila društvena partnerstva za implementaciju politike održivog razvoja;
- unapredjenje komunikacione strategije održivog razvoja, na način da se dodatno angažuje i informiše javnost, kao i podstakne šira rasprava o pitanjima vezanim za održivi razvoj.

Iz gore navedenog je jasno da je neophodno, radi postizanja održivog razvoja u Crnoj Gori, osigurati Nacionalnom savjetu značajniju ulogu primjenom mehanizama vertikalne i horizontalne institucionalne koordinacije, naročito u okviru funkcionisanja njegovih stručnih tijela, čime bi se omogućilo da Nacionalni savjet efikasnije doprinese:

- ublažavanju ili prevazilaženju problema uzrokovanih činjenicom da razduženu institucionalnu organizaciju, usložnjenu fragmentiranim i nedovoljno izdiferenciranim nadležnostima između pojedinih sektora, odnosno institucija, ne prate odgovarajuće strukture i mehanizmi koordinacije i integracije od značaja za sprovođenje politike održivog razvoja;
- primjeni mahanizama institucionalne koordinacije i nesmetan protok informacija u procesu kreiranja javnih politika i utvrđivanja smjernica za predlaganje pravnih akata od značaja za održivi razvoj društva;
- funkcionalnoj međusektorskoj horizontalnoj koordinaciji na nacionalnom nivou između resora u Vladi;
- funkcionalnoj međusektorskoj horizontalnoj koordinaciji između lokalnih samouprava i vertikalnu koordinaciju između nacionalnog nivoa uprave i lokalnih samouprava;
- sprovođenju multidisciplinarnog pristupa u izradi planova, programa i javnih politika.
- praćenje postizanja ispunjenja mjera definisanih krovnim strateškim dokumentom Nacionalnom strategijom održivog razvoja do 2030. godine;
- unapređenje koordinacije finansiranja i finansiranja za održivi razvoj u skladu sa Nacionalnom strategijom održivog razvoja do 2030. godine.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju, na ovaj način bi se dodatno promovisala posvećenost Vlade Crne Gore politici održivog razvoja, posebno u kontekstu predstojećeg obilježavanja 30 godina od donošenja Deklaracije o proglašenju Crne Gore ekološkom državom. Takođe, na ovaj način bi se ostvario puni doprinos realizaciji kako obaveza koje Crna Gora ima u međunarodnom kontekstu, obaveza koje proizilaze kako iz UN Agende održivog razvoja do 2030. godine, tako i obaveza koje Crna Gora ima u okviru pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, posebno u okviru poglavlja 27 – Životna sredina. Dodatno, **navedeni model reforme Nacionalnog savjeta je Nacionalnom strategijom održivog razvoja do 2030. godine prepoznat kao optimalni.**

4. ZAKLJUČCI ZA VLADU

Vlada Crne Gore je na sjednici od _____ 2021. godine razmotrla *Informaciju o unapređenju institucionalnog okvira za održivi razvoj* i donijela sljedeće zaključke:

1. *Zadužuje se Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da u najkraćem roku pripremi predlog Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj u skladu sa Informacijom o unapređenju institucionalnog okvira za održivi razvoj.*
2. *Zadužuju se Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Generalni sekretarijat Vlade da obezbijede pravne i tehničke uslove za pruzimanje Odjeljenja za održivi razvoj s ciljem uspostavljanja Kancelarije za održivi razvoj pri Kabinetu predsjednika Vlade (ili Generalnom sekretarijatu Vlade).*